

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON 10  
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO  
OPŠTINSKI NAČELNIK

Broj: 02-28-861/16

Dana: 08.07.2016.god

Institut za građevinarstvo "IG"" d.o.o.  
Kralja Petra I Karađorđevića 92.-98.  
B A N J A L U K A

"HOME INŽINJERING" d.o.o.  
Grabeška 2.  
B I H A Ć

"INPROS" d.o.o.  
Huse Maslića 12.  
M O S T A R

PREDMET: Konkurenčki zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga građevinskog nadzora

Poštovani,  
u ime Opštine Bosansko Grahovo pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku javne nabavke usluga građevinskog nadzora putem konkurenčkog zahtjeva za dostavu ponuda koji će se provesti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH", broj 39/14) i podzakonskim aktima donesenim u cilju provođenja navedenog zakona.

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom nabavke možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osoba:	Vukobrat Dragan
Telefon:	034/206-020
Faks:	034/850-191
e-mail:	opstina.grahovo@bih.net.ba

Nema privrednih subjekata sa kojim ugovorni organ u sukobu interesa i ne može zaključivati ugovore u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama.

## 1. Predmet nabavke

1.1. Predmet nabavke je nabavka usluga građevinskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji/obnovi/sanaciji 28 stambenih jedinica povratnika, izbjeglihi raseljenih lica sa područja opštine Bosansko Grahovo po sistemu "ključ u ruke" i to 24 individualne stambene jedinice (objekta) i 4 stambene jedinice u objektu zajedničkog stanovanja (stana).

1.2. Oznaka i naziv iz JRJN:

- Usluge građevinskog nadzora – 71520000-9

1.3. Redni broj nabavke: 4 (četiri)

Vanplanska nabavka odobrena Posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke

broj 02-28-861/16 od 06.07.2016.godine

## **2. Da li se predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma**

Ne predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma.

## **3. Podjela na lotove**

Ne predviđa se podjela predmeta nabavke na lotove.

## **4. Mjesto izvođenja radova i uslovi plaćanja**

- 4.1. Mjesto izvršenja usluga je šire područje opštine Bosansko Grahovo
- 4.2. Plaćanje će vršiti Saudijski fond za međunarodni razvoj na račun ponuđača. Način ispostavljanja faktura i plaćanja bliže je regulisan članom 3. Nacrta ugovora koji čini Aneks VI ovog konkurentskog zahtjeva.

## **5. Uslovi za učešće i potrebni dokazi**

- 5.1. Da bi učestovali u postupku javne nabavke po ovom konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda ponuđači moraju zadovoljiti sljedeće minimalne kvalifikacione uslove:
  - a) da ispunjava uslove lične sposobnosti iz člana 45. stav (1) ZJN;
  - b) da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke;
  - c) da je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora.

### **5.2. Lična sposobnost (član 45 stav (1) ZJN)**

U svrhu dokazivanja lične sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka a) do d) Zakona o javnim nabavkama ovjerenu od strane nadležnog organa (notar, sud ili opština).

Datum davanja izjave i ovjera iste ne smije biti stariji od 15 dana od dana predaje ponude.

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova lične sposobnosti je sastavni dio ovog konkurenckog zahtjeva za dostavu ponuda – Aneks IV.

**Napomena:** Ukoliko ugovorni organ bude imao sumnje u pogledu činjenica vezanih za ličnu sposobnost ponuđača, isti će se obratiti nadležnim organima sa ciljem pribavljanja potrebnih informacija koje se odnose na liučnu sposobnost ponuđača.

### **5.3. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti (član 46. ZJN)**

U svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđač je uz ponudu dužan dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuju njihovo pravo da obavljaju djelatnost usluga građevinskog nadzora (KD BIH 2010 – 71.1), te da ispunjava uslove iz člana 23. Zakona o građenju ("Narodne novine HBŽ", br. 3/169) za vršenje poslova nadzora nad građenjem, odnosno da je pravno lice registrovano za poslove projektovanja ili građenja koje ima u radnom odnosu zaposlenog najmanje jednog diplomiranog inžinjera građevinske struke sa pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom ili jednog inžinjera građevinske struke sa deset godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom ili ima sklopljen ugovor za obavljanje poslova nadzora u ime ponuđača sa fizičkim licem registrovanim za poslove projektovanja ili građenja koje je diplomirani inžinjer građevinske struke sa položenim stručnim ispitom i najmanje pet godina radnog iskustva ili inžinjer građevinske struke sa položenim stručnim ispitom i najmanje deset godina radnog iskustva.

Dokazi kojim se dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti trebaju se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa.

#### 5.4. Tehnička i profesionalna sposobnost

U pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač treba ispunjavati sljedeće uslove:

- 1) da ima uspješno iskustvo u vršenju usluga građevinskog nadzora nad izgradnjom objekata visokogradnje po najmanje 3 (tri) ugovora u posljedne tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine,
- 2) da raspolaže tehničkim osobljem koje ispunjava uslove za vršenje građevinskog nadzora, koje ne mora biti zaposleno kod ponuđača,

Kao dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti:

- spisak izvršenih ugovora u posljedne tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine uz potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji. U slučaju da se navedena potvrda ne može dobiti od ugovorne strane koja nije Ugovorni organ, vrijedi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz podnošenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura.
- izjavu o angažiranom tehničkom osoblju za izvršenje ugovora, odnosno nadzornom inžinjeru.

5.5. U skladu sa članom 45. stav (5) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

5.6. Kandidat/ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu **pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci**. Navedena izjava je sastavni dio tenderske dokumentacije – Aneks V.

### 6. Priprema ponuda

6.1. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

6.2. Ponude se izraduju na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti urađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.

6.3. Ponuda se dostavlja u originalu u jednom primjerku.

6.4. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa u prijemnoj kancelariji ili putem pošte na adresu Ugovornog organa u zatvorenoj koverti na kojoj na prednjoj strani koverte mora biti navedeno:

OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO  
Ul. Vojislava Ivetića bb,  
80.270 BOSANSKO GRAHOVO

"PONUDA ZA NABAVKU USLUGA GRAĐEVINSKOG NADZORA""

Broj nabavke 4/16

"NE OTVARATI"

- 6.5. Ponađači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda sa napomenom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponađač može u istom roku odustati od svoje ponude dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponađaču neotvorena.
- 6.6 Ponađači mogu napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim popunjen na obrascu koji se nalazi u Aneksu III.  
Ukoliko ponađač ne dostavi obrazac ili dostavi nepotpun obrazac povjerljivih informacija, znači da istih nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponađač navede povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. Zakona o javnim nabavkama ne mogu proglašiti povjerljivim, ugovornii organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponađača neće biti odbijena.

## **7. Zahtjevi po pitanju jezika**

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponađača i Ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure ili slično koje dostavlja ponađač ne moraju biti prevedeni.

## **8. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda**

### **8.1. Podaci za dostavu ponuda:**

Ugovorni organ:	Opština Bosansko Grahovo
Adresa:	80270 Bosansko Grahovo, Vojislava Ivetića bb
Kancelarija:	Šalter sala
Datum:	26.07.2016.godine
Vrijeme do kada se primaju ponude:	12 : 00 časova

8.2. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponađačima. Ponađači koji ponude dostave poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

## **9. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda**

### **9.1. Podaci o otvaranju ponuda:**

Ugovorni organ:	Opština Bosansko Grahovo
Adresa:	80270 Bosansko Grahovo, Vojislava Ivetića bb
Kancelarija:	Sala Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo
Datum:	26.07.2016.godine
Vrijeme otvaranja ponuda:	12 : 15 časova

9.2. Ponađači ili njihovi predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponađaćima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

9.3. Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponađaćima će se saopštiti sledeće informacije:

- naziv ponađača
- ukupna cijena navedena u ponudi
- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan

9.4. Predstavnik ponađača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otv  
4

ranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći, predstavnik ponuđača, kao i ostala zainteresovana lica, mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda, ali bez prava potpisa Zapisnika sa otvaranja ponuda ili preduzimanja bilo kakvih pravnih radnji u ime ponuđača.

## 10. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena

- 10.1. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.
- 10.2. Sve cijene moraju biti izražene u konvertibilnim markama (BAM). Ponuđači koji svoje ponude dostave u nekoj drugoj valuti će biti neprihvatljive i kao takve će biti odbačene.
- 10.3. Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

## 11. Preferencijalni tretman domaćeg

- 11.1. Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Sl.glasnik BiH", broj 103/14).
- 11.2. U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 15 %.
- 11.3. Domaćim ponudama se smatraju ponude koje dostave domaća pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i kod kojih najmanje 50 % radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.
- 11.4. Preferencijalni tretman domaćeg ponuđači dokazuju izjavom datom u Izjavi ponuđača u koja čini sastavni dio Obrasca za ponudu – Aneks II

## 12. Obavještenje o dodjeli

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovernog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, faksom ili poštom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugoverni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda..

## 13. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugoverni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovernom organu na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

ANEKSI:

- Aneks I - Obrazac za ponudu
- Aneks II - Obrazac za cijenu ponude – usluge
- Aneks III - Obrazac povjerljivih informacija
- Aneks IV - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (1) tačaka a) do d)
- Aneks V - Izjava u vezi člana 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama
- Aneks VI - Nacrt Ugovora

VD OPŠTINSKOG NAČELNIKA  
Radun Duško

**OBRAZAC ZA PONUDU**

Strana 1 od 2

Broj nabavke: 4/16

Broj obavještenja sa Portala JN: \_\_\_\_\_

**UGOVORNI ORGAN:**

Ugovorni organ:	Opština Bosansko Grahovo
Adresa:	80270 Bosansko Grahovo, ul. Vojislava Ivetića bb

**PONUĐАČ:**

(ako se radi o grupi ponuđača, u rubrici za člana grupe potrebno je navesti naziv člana grupe, adresu i JIB, a ostali navedeni podaci se odnose na ovlaštenog predstavnika grupe):

Naziv i sjedište ponuđača (ovlašteni predstavni grupe ponuđača):	
Naziv, adresa i ID broj za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača):	
Adresa:	
ID broj:	
Broj žiro računa:	
Da li je ponuđač u sistemu PDV:	
Adresa za dostavu pošte:	
e-mail	

\*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Ime i prezime:	
Adresa:	
Telefon:	
Faks:	
e-mail:	

## **IZJAVA PONUĐAČA:**

(Ukoliko ponudu popunjava grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.)

U postupku javne nabavke koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj Obavještenja o nabavci \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_.godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima iz Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluga građevinskog nadzora broj 02-28-666 /16 od 24.05.2016.godine, ovom izjavom prihvatamo njegove odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluga građevinskog nadzora u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je: \_\_\_\_\_ KM  
Popust koji dajemo na cijenu je: \_\_\_\_\_ KM  
Cijena naše ponude sa uključenim popustom je: \_\_\_\_\_ KM  
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom): \_\_\_\_\_ KM  
Ukupna cijena za ugovor je: \_\_\_\_\_ KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjeno u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50 % radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o nabavci usluga su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.
5. Ova ponuda važi \_\_\_\_\_ dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda, tj. do \_\_\_\_\_ godine.
6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se da ćemo dostaviti dokaze o kvalifikovanosti u pogledu lične sposobnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavom u ovoj ponudi.

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja ponuđača : \_\_\_\_\_

Potpis ovlaštenog lica: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Pečat preduzeća: \_\_\_\_\_

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

(popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih)

**Aneks II****OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – USLUGE****Strana 1 od 3**Naziv dobavljača: \_\_\_\_\_  
Ponuda br. \_\_\_\_\_

<b>Redni broj</b>	<b>Opis usluga</b>	<b>Količina/ obim/opseg</b>	<b>Ukupna cijena po stavki bez PDV</b>
1.	Građevinski nadzor - Porodična kuća TRKULJA (Ilije) SIMO	1	
2.	Građevinski nadzor - Porodična kuća TRIVAN (Žarko) SAVO	1	
3.	Građevinski nadzor - Porodična kuća BENIĆ (Tode) MLADEN	1	
4.	Građevinski nadzor – Porodična kuća ČULIĆ (Mirka) MARIJA	1	
5.	Građevinski nadzor – Porodična kuća ĐURIĆ (Milana) DRAGAN	1	
6.	Građevinski nadzor - Porodična kuća KOVLJENIĆ (Špire) PANE	1	
7.	Građevinski nadzor – Porodična kuća BENIĆ (Obrada) RATKO	1	
8.	Građevinski nadzor - Porodična kuća CVIJAN (Jove) ILIJA	1	
9.	Građevinski nadzor - Porodična kuća MANDIĆ (Stevana) BRANKO	1	
10.	Građevinski nadzor - Porodična kuća JOLIĆ (Ilije) UROŠ	1	
11.	Građevinski nadzor – Porodična kuća RADUJKO (Save) RADE	1	
12.	Građevinski nadzor - Porodična kuća ĐUKIĆ (Nedeljka) SRBOLJUB	1	
13.	Građevinski nadzor - Porodična kuća INJAC (Miloša) BOGOLJUB	1	

14.	Građevinski nadzor - Porodična kuća JOVIĆ (Vase) PANE	1	
15.	Građevinski nadzor - Porodična kuća SKAKIĆ (Zdravka) SLOBODAN	1	
16.	Građevinski naszor - Porodična kuća RADLOVIĆ (Špire) MILOŠ	1	
17.	Građevinski nadzor - Porodična kuća NENADIĆ (Dušana) DUŠANKA	1	
18.	Građevinski nadzor - Porodična kuća RADUJKO (Gojka) MILICA	1	
19.	Građevinski nadzor - Porodična kuća VIŠEKRUNA (Jovana) DMITAR	1	
20.	Građevinski nadzor - Porodična kuća DAMJANOVIĆ (Ilije) MILICA	1	
21.	Građevinski nadzor - Porodična kuća ŠTRBAC (Nikole) MILOŠ	1	
22.	Građevinski nadzor - Porodična kuća GALIĆ (Momčila) MILORAD	1	
23.	Građevinski nadzor - Porodična kuća DAMJANOVIĆ (Boška) STEVAN	1	
24.	Građevinski nadzor - Porodična kuća SKAKIĆ (Zlatka) VELJKO	1	
25.	Građevinski nadzor - Stan RADUJKO (Jure) LJUBICA	1	
26.	Građevinski nadzor - Stan ŠLJIVAR (Miladina) BORKO	1	
27.	Građevinski nadzor - Stan MIRČIĆ (Jovana) NIKOLA	1	
28.	Građevinski nadzor - Stan KNEŽEVIĆ (Dušana) MILKA	1	
<b>Ukupna cijena bez PDV-a</b>			
<b>Popust</b>			
<b>Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a</b>			

Potpis dobavljača \_\_\_\_\_

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
  2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
  3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
  4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
- .

**Aneks III****POVJERLJIVE INFORMACIJE**

Broj nabavke: 4/16

Naziv i adresa ponuđača: \_\_\_\_\_

Red. br.	Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica ponude gdje su date navedene informacije	Razlozi za povjerljivost navedenih informacija	Vremenski period u kom će navedene informacije biti povjerljive

**Napomena:**

- Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim (član 11. ZJN)
- a) ukupne i jedinične cijene iskazane u ponudi;
  - b) predmet nabavke, odnosno ponuđene usluge od kojih zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je određeni ponuđač ponudio usluge u skladu sa tehničkom specifikacijom;
  - c) potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju kandidata/ ponuđača

(M.P)

Potpis ovlaštenog lica ponuđača \_\_\_\_\_

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka a) do d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14)

Ja, nižepotpisani \_\_\_\_\_ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/ opština), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ ponuđač u postupku javne nabavke usluga građevinskog nadzora putem konkurenetskog zahtjeva za dostavu ponuda, a kojeg provodi ugovorni organ Opština Bosansko Gra- hovo, za koje je na Portalu javnih nabavki objavljeno Obavještenje o nabavci broj \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

### **IZJAVLJUJEM**

Kandidat/ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u krivičnom postupku osuđen za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prijevare ili pranja novca u skladu sa odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije;
- b) Pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka ili je pak predmetom likvidacionog postupka:
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih ili indirektnih poreza u skla- du sa odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ u skladu sa članom 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorene službene isprave, odnosno upotreba ne- stinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanu kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih po- dataka u dokumentima u kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim na- bavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača. Takođe izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke u skladu sa članom 45 stav (6) Zakona o javnim nabavkama u slučaju sumnje u ta- čnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa

M.P.

## **PISMENA IZJAVA U VEZI ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, nižepotpisani \_\_\_\_\_ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti) ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/opština) na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke usluga građevinskog nadzora putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a kojeg provodi ugovorni organ Opština Bosansko Grahovo, za koji je na Portalu javnih nabavki objavljeno Obavještenje o nabavci broj \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

### **IZJAVLJUJEM**

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službeniku ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službenog ovlašćenja, radnji koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djwela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službeniku ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svog službenog ovlaštenja, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam učestvovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivično djelo davanje mita i druga krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti utvrđene u krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

---

Mjesto i datum davanja izjave:

---

Potpis i pečat kandidata/ponuđača

---

## Nacrt Ugovora

UGOVOR BROJ \_\_\_\_\_

**o vršenju stalnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i sanaciji 28 stambenih jedinica izbjeglaca, raseljenih lica i povratnika u okviru Projekta rekonstrukcije stambenog fonda iz sredstava zajma od Saudijskog Fonda za međunarodni razvoj po sistemu „ključ u ruke“ u opštini Bosansko Grahovo**

Ovaj Ugovor je zaključen između:

**1. BOSNE I HERCEGOVINE, MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Trg BiH broj 1, koje zastupa ministrica Semiha Borovac, kao ugovorne strane odgovorne za monitoring cijelokupnog procesa rekonstrukcije stambenih jedinica povratnika (daljem tekstu: Ministarstvo)

**2. BOSNE I HERCEGOVINE, FONDA ZA POVRATAK**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Džemala Bijedića broj 39/II, koga zastupa VD direktora Nebojša Švraka, kao ugovorne strane obavezne za finansijsku realizaciju Ugovora (u daljem tekstu: Fond)

**3. MINISTARSTVA ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA REPUBLIKE SRPSKE** sa sjedištem u Banja Luci, Trg Republike Srpske broj 1., koje zastupa ministar Davor Čordaš, kao ugovorne strane koja ima vodeću ulogu u cijelokupnom procesu (u daljem tekstu: Implementator)

**4. OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO**, sa sjedištem u Bosanskom Grahovu, ulica Vojislava Ivetića bb, koju zastupa VD opštinskog načelnika Duško Radun, kao ugovorne strane koja na osnovu Memoranduma o razumijevanju potpisanih sa Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske ima vodeću ulogu u implementaciji projekta (u daljem tekstu: Opština

**kao naručioца, sa jedne strane, i**

**5.** \_\_\_\_\_, sa sjedištem u \_\_\_\_\_, u ulici \_\_\_\_\_ broj: \_\_\_\_\_, koju zastupa direktor \_\_\_\_\_, kao izvršilac (u daljem tekstu: Izvršilac),

**kao izvršioca usluga, sa druge strane.**

### I VEZA UGOVORA

#### Član 1.

- 1.1.** Odluka Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine broj: K-6-3-2293/13 od 26.06.2013. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj: K-7-3-50-2652/13 od 26.7.2013. godine o izboru prioritetnih općina i okvirnog broja korisnika za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj – SDF.
- 1.2.** Memorandum o razumijevanju na realizaciji Projekta rekonstrukcije stambenog fonda iz sredstava zajma od Saudijskog Fonda za međunarodni razvoj: 4/560 iz marta 2014. godine.
- 1.3.** Ponuda izvršioca usluga broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine,

koja je rezultat odabira najpovoljnije ponude u provedenom postupku za dodjelu Ugovora, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

## II PREDMET UGOVORA

### Član 2.

**2.1.** Izvršilac se obavezuje da za račun Naručioca vrši stalni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i sanaciji 28 stambene jedinice povratnika u opštini Bosansko Grahovo.

**2.2.** Stalni nadzor iz prethodnog stava obuhvata:

- Stručnu ocjenu da li urađeni projekat (predmjer i predračun radova) odgovara stanju na terenu, koju će uraditi u roku od 10 dana od dana predaje projekta;
- Stručno tehničke poslove u vezi uvođenja Izvođača radova u posao, i potpisivanje zapisnika o uvođenju izvođača u posao;
- Kontrolu izvođenja svih radova na izgradnji objekta, prema odobrenom projektu i pružanje potrebnih objašnjenja i uputa u pogledu tumačenja projektne dokumentacije;
- Kontrolu kvaliteta materijala, opreme i svih izvedenih radova u odnosu na odobrenu tehničku dokumentaciju, važeće standarde i normative;
- Praćenje ugovorene dinamike izvođenja radova;
- Kontrola i ovjera gradilišne dokumentacije (građevinski dnevnik i građevinska knjiga);
- Kontrola i ovjera privremenih, obračunskih i okončane situacije za izvedene radove;
- Priprema podataka i učešće u tehničkom prijemu saniranih objekata;
- Učešće u izradi konačnog obračuna izvedenih radova.

## III CIJENA USLUGA I NAČIN PLAĆANJA

### Član 3.

**3.1.** Cijena usluga iz člana 2. Ugovora iznosi \_\_\_\_\_ KM,

(slovima: \_\_\_\_\_ KM), sa obračunatim porezima.

**3.2.** Ukupna cijena iz prethodnog stava mora biti iskazana kao zbir pojedinačnih cijena, pojedinačno, za svaku stambenu jedinicu koja je predmet sanacije.

**3.3. Nakon što zaprimi potpisane i ovjerene fakture u dvojezičnoj verziji, odnosno i na engleskom jeziku i u 8 primjeraka, Fond za povratak je dužan u roku od 15 dana pripremiti nalog za povlačenje, te isti dostaviti sa potrebnom dokumentacijom Ministarstvu finansija i trezora koji isti direktno dostavlja Saudijskom fondu na plaćanje.**

**3.4.** Izvršilac posla je dužan fakturu za pružene usluge iz člana 2. Ugovora ispostavljati mjesечно u dvojezičnoj verziji u skladu sa dinamikom izgradnje objekata nad kojima se vrši nadzor s tim da finansijska vrijednost fakture iz prethodnog stava mora odgovarati procentu stvarno izvedenih radova. **Izvršilac je uz fakturu dužan dostaviti i Instrukciju banke za plaćanje iz inostranstva.**

**3.5.** Ispostavljena fakturna mora biti ovjerena od strane Projekt menadžera Opštine.

## IV ROK

### Član 4.

**4.1.** Realizacija poslova iz člana 2. Ugovora počinje teći od dana uvođenja Izvođača radova u posjed gradilišta i traje do primopredaje radova i konačnog obračuna.

## V OBAVEZE MINISTARSTVA

### Član 5.

**5.1.** Ministarstvo će vršiti monitoring procesa dodjele ugovora Izvršiocu od strane Opštine u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, uključujući izradu tenderske

dokumentacije, provođenje konkurentskega zahtjeva, odabir najpovoljnije ponude te realizaciju Ugovora u skladu sa dinamičkim planom.

**5.2.** Izvještaj o monitoringu procesa iz predhodnog stava, Ministarstvo će dostavljati Fondu.

## **VI OBAVEZE FONDA**

### **Član 6.**

**6.1.** Fond će primati ispostavljene Fakture na način predviđen članom 3. Ugovora, te pripremati zahtjeve za plaćanje i zajedno sa svom dokumentacijom dostavljati u Ministarstvo finansija i trezora BiH.

## **VII OBAVEZE IMPLEMENTATORA I OPŠTINE**

### **Član 7.**

**7.1.** Opština je obavezna provesti Zakonom predviđeni postupak za imenovanje članova nadzora nad građenjem.

**7.2.** Opština će sa Izvršiocem uvesti izvođača radova u posao i potpisati zapisnik o uvođenju. Zapisnik će dostaviti Fondu, Ministarstvu i Implementatoru.

## **VIII OBAVEZE IZVRŠIOCA**

### **Član 8.**

**8.1.** Poslove iz člana 2.1. Ugovora Izvršilac je dužan vršiti u skladu sa ovim Ugovorom,-Zakonom i općim uvjetima za ugovaranje građevinskih radova.

**8.2.** Izvršilac je dužan imenovati osobu-konsultanta, kao koordinatora svih aktivnosti u vršenju stalnog nadzora nad građenjem.

**8.3.** Izvršilac je dužan Izvođaču radova na njegov zahtjev izdati Potvrdu o generalnom završetku radova.

**8.4.** Izvršilac posla je obavezan sarađivati sa projekt menadžerom, kao i ostalim potpisnicima Ugovora.

**8.5.** Stručnu ocjenu da li urađeni projekat (predmjer i predračun radova) odgovara stanju na terenu, koju će uraditi u roku od 10 dana od dana predaje projekta;

## **IX RASKID UGOVORA**

### **Član 9.**

**9.1.** Svaka od ugovornih strana može jednostrano raskinuti Ugovor i prije roka određenog za njegovo ispunjenje, ako je iz okolnosti posla jasno da jedna od ugovornih strana neće moći ispuniti svoju obavezu i onda kada bilo koja ugovorna strana izjavi da svoju obavezu neće ispuniti.

**9.2.** Svaka od ugovornih strana može rakiniti Ugovor zbog toga što neka od ugovornih stana svoje dospjele obaveze ne ispuni ni u naknadno prihvatljivom roku za sve ugovorne strane.

**9.3.** Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjena neznatnog dijela obaveze. Kao neznatno neispunjena smatraće se ono koje bitnije ne otežava ostvarivanje svrhe ovog Ugovora.

**9.4.** Izjava o raskidu Ugovora daje se pismeno.

**9.5.** Ugovorna stana koja je osnovano, jednostrano raskinula Ugovor ima pravo na naknadu štete prema opštim pravilima obligacionog prava o naknadi štete.

## **X RJEŠAVANJE SPOROVA**

### **Član 10.**

**10.1.** Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove po ovom Ugovoru rješavaju sporazumno, a u suprotnom, u slučaju spora nadležan je Sud BiH u Sarajevu.

## XI ZAKLJUČENJE UGOVORA

### Član 11.

**11.1.** Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 istovjetnih primjeraka, od kojih je za svaku ugovornu stranu po jedan primjerak.

**11.2.** Ovaj Ugovor se smatra zaključenim kad sve istovjetne primjerke Ugovora potpišu ovlaštene osobe.

**11.3.** Izmjene i dopune ovog Ugovora, važiće samo ako su sačinjene pismeno i zaključene na način zaključenja ovog Ugovora.

**Ministarstvo za ljudska prava i  
izbjeglice BiH**

**Semiha Borovac, ministrica**

---

Broj: \_\_\_\_\_  
Dana: \_\_\_\_\_

**Ministarstvo za izbjedlice i raseljena  
lica Republike Srpske**

**Davor Čordaš, ministar**

---

Broj: \_\_\_\_\_  
Dana: \_\_\_\_\_

**Izvršilac**

**Ime i prezime, direktor**

---

Broj: \_\_\_\_\_  
Dana: \_\_\_\_\_

**Fond za povratak BiH**

**Nebojša Švraka, VD direktora**

---

Broj: \_\_\_\_\_  
Dana: \_\_\_\_\_

**Opština Bosansko Grahovo**

**Radun Duško,  
VD opštinskog načelnika**

---

Broj: \_\_\_\_\_  
Dana: \_\_\_\_\_